




**BOKAMOSO
SOLAR**



Q3 2022

Lekwalodikgang

LENANEO LA GO BUISA

Bathusa barutwana ba le supa, ba ba katisitsweng ke lephata le le tsenyang tirisong, READ Foundation, ba ne ba isiwa kwa dikolong tse di potlana di le nne kwa dikgaolong tsa Kanana le Kgakala, kwa Bommasepala ba Selegae ba Matlosana le Maquassi Hills, ka go latelana. Seno se dira karolo ya Lenaneo la go Buisa, leo maikaelelo a lona e leng go thusa go fokotsa sekgala se barutwana ba itemogelang sona kwa sekolong, bogolosegolo ka ntlha ya mogare wa Covid-19.

Lenaneo leno le tla tswela mosola barutwana ba mophato 4 kwa dikolong tse dipotlana tsa Atamela le Reahola kwa Kanana, ga mmogo le dikolo tse dipotlana tsa Thusang le Kokefso kwa Kgakala. Bathusa barutwana ba ba katisitsweng ba tsenya tirisong ditiro tsa go ithuta tse di farologaneng go godisa tlhlofoko ya barutwana le go tokafatsa puo ya bona e e kwadiwang. Bathusi ba tsamaisiwa le go gakololwa ke bakatshi ba READ e bile ba na le tšhono ya go ithutela Khoso ya Porofesenale ya Tlhabololo e e nang le tettelele-semmuso.



"Dinako tse ke di ratang ke fa ke bona barutwana ba tsaya karolo mo ditirong tsa phaposi le go ja monate. Gape ke etse tlhoko gore bontsi ba barutwana ba na le bothata ba go buisa le go peleta ka bobona mme ke kakanyo ya me gore ba tshwanetse go buisa bobotlana metsofso e le 20 kwa gae pele ba ya go tshameka," **Anele, Moithusa Barutwana.**



KAROLO YA MOAMOGELATSHIAMELO YA LENANEO LA SMME

Jabmotion (Pty) Ltd ke e le nngwe ya dikgwebopotlana tse di ikungwelang molemo go tswa go lenaneo la katiso la SMME la dikgwedi di le 12.

Mong wa khamphani, Moh Nontsikelelo Mcameni, o buile seno, "Ka lenaneo la SMME, re kgonne go tokafatsa ditogamaano tsa papatso ka maiteko a go ngoka bareki ba bantsi le go aga leinakgwebo le le nnelang ruri."

O tswelletse ka go tlaletsa gore lenaneo le okeditse maemo a boitshupo a gagwe ka a kgona go neela ka kaedi ya togamaano go khamphani mme ka jalo kwa bokhutlong jwa lenaneo, go tla bo go na le ditokafatso tse di bonalang.

"Ka tirisano mmogo le GotGame, maikaelelo a rona re le Bokamoso Solar ke go maatlafatsa di SMME go nna dikgwebo tse di dirang morokotso le go tswelela" go tshaleletse **Claire Phutheagae, Motlankedi wa Porojeke ya Ditiro tsa Baagi.**

GO NEELA DITIKWATIKWE TSA ECD BOKGONI

Lenaneo la ECD la Katiso ya Bokgoni la rona le simolotse ka Phukwi 2022 mme le tsenyeletsa diithutano tsa katiso, botataisi le tshetsetso mo lefelong le diketelo tsa go ela tlhoko badiri le batsamaisi ba ECD. Seno ke e le nngwe ya mananeo a a kwa godimo a Bokamoso Solar, ao a tsennngwang tirisong ke Ntataise, NPO eo e nang le hisetori e e telele e bile e itsege ka tlhabololo ya thuto ya ngwana yo a iseng a simolole sekolo.

Maikaelelo a lenaneo ke go aga bokgoni ba ditikwatikwe tsa ECD di le 15 go nna "Ditikwatikwe tsa Boleng" tse di tswelatang, tse di neelanang ka ditirelo tse di nang le boleng, di nonofile e bile di rulagane sentle go bana ba bannye kwa Bommasepala ba Selegae ba Maquassi Hills le Matlosana kwa Porofenseng ya Bokone Bophirima.



Malerato Tau, modiri go tswa kwa Sekolo sa bo mapimpana sa Boitumelo kwa Kanana o rile, "Ke ithutile dithekeniki tse dintsi tsa go ruta ka nako ya katiso mme jaanong ke tla kgona go dira le bana ka maikaelelo le kitso e e oketsegileng, seo dirileng tiro ya me go nna e e itumedisang go gaisa le go kgweediwa ke dipoelo."



GO THUSA BAGOLO LE MALAPA A A ETELETSWENG PELE KE BANA

Ka nako ya diketeko tsa Letsatsi la Mandela ka Phukwi, re neetse ka diphuthelwana tsa dijo le dikobo go malapa a a etelelsweng ke bana le batsofe kwa kgaolong ya Kanana, e le karolo ya porojeke ya rona ya Hearts and Minds.

Kantoro ya Bokamoso ya selegae e dirile mmogo le Lefapha la Tlhabololo ya loago le Tikwatikwe ya Bokamoso Community Home-Based Care, kwa Kanana, go supa magae a le 40 a a etelelsweng ke bana le maloko a batsofe go ikungwela molemo go tswa mo lenaneong leno.

Tikwatikwe ya Bokamoso Community Home-Based Care e tlamela ka tlhokomelo ya bana go bana ba ba ka fa tlase ga tlhokomelo ya batsofe kgotsa bao ba tlhokometsweng ke bana ba bangwe ba bagolwane. Gape tikwatikwe e neelana ka ditirelo tsa tlhokomelo ya morago ga sekolo go thusa bana ba ba tsehang sekolo ka tiroga ya bona.




DIKOPANO TSA BAAGI

Dintlha ka ga dikgokagano tsa baagi tse di latelang di tla buisanelwa mo dipolateromong tsa BOKAMOSO SOLAR tsa mo moweng.

KGATO KA KGATO YA SED E E DIRISITSWENG KA KOTARA

- Thuto
- Bašwa
- Tlhabololo ya Kgwebo
- Boitekanelo



GOLAGANYA LE RONA

Bokamoso-Community-111197758184088

23 Park Street
Leeudoringstad

Molaodi wa Ditiragatso tsa Baagi

Claire Phutieagae

claire.phutieagae@eimsafrica.com

STAY SAFE
#CoronaVirus

www.nicd.ac.za
www.health.gov.za

Saete ya Didiriswa tsa Aforika Borwa tsa COVID-19:
www.sacoronavirus.co.za

bokamososolar.co.za

info@bokamososolar.co.za

Like our Facebook Page | **RenewEnergyCo**